

KITSISO YA GO TLHOPHA GO TSWA MO THULAGANYONG YA GO BONA PHIMOLAKELEDI: FOROMO D

Tumalano e e dirilweng magareng ga ditlamo tsa meepo tsa Aforika Borwa le badiri ba meepo ya gouta le/kgotsa beng ka bone ya go dira kopo ya go bona phimolakeledi ka ntlha ya go tsenwa ke lorole la silica kgotsa go tsenwa ke bolwetse jwa silicosis le/kgotsa bolwetse jwa lehuba (TB)

Foromo eno e tshwanetse go tlatswa fela fa e le gore:

- (i) o neilwe boikarabelo jwa go aba dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng ("Dithoto");
- (ii) o na le makwalo a a maleba a go diragatsa boikarabelo jono jwa go aba dithoto; le
- (iii) o batla go tswa mo thulaganyong eno ya go bona phimolakeledi mo boemong jwa Dithoto.

Go tlatsa foromo eno go dira gore Dithoto tseno DI SE TLHOLE DI NNA karolo ya setlhophha seno sa ba ba batlang phimolakeledi.

- (i) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o rata Dithoto di tswela DI LE MO thulaganyong eno ya ba ba batlang phimolakeledi.
- (ii) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o batla go romela kopo kwa Tshiamiso Trust mo boemong jwa Dithoto.

DINTLHA TSA YO O NEILWENG BOIKARABELO JWA GO ABA DITHOTO

Maina a a feletseng le sefane: _____ Nomoro ya ID: _____

Aterese: _____
(Khoutu ya Poso)

Selulafouno/Thelefouno: _____ Imeile: _____
(Fa e le teng)

Fa o tlhophha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi mo boemong jwa Dithoto, Dithoto ga di na go kgona go romela kopo kwa Tshiamiso Trust.

Fa o tlhophha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi mo boemong jwa Dithoto, Dithoto ga di tlangwe ke sepe ka tsela ya semolao ke thulaganyo eno.

DINTLHA TSA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG		
Maina a a Feletseng le Sefane		
Letsatsi la Matsalo		
Letsatsi la Loso		
Aterese ya Lefelo		
DINTLHA TSA GO THAPIWA GA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG		
Leina(Ma) le Moepo o Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng a neng a bereka mo go one	Nomoro ya go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) ya Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng	Lobaka lwa go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) lwa Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng

TSWEETSWE ROMELA DITOKUMENTE TSE DI LATELANG FA O ROMELA FOROMO D ENO YA GO TLHOPHA GO TSWA		

1. Khopi e e tsentsweng setempe sa ga komisinara ya lekwalo-itshupo la gago **KGOTSA** phasepoto;
2. Khopi e e tsentsweng setempe sa ga komisinara ya makwalo a a supang gore o neilwe boikarabelo jwa go aba dithoto;
3. Lekwalo le le bontshang aterese ya mo o dulang gone;
4. Khopi e e tsentsweng setempe sa ga komisinara ya lekwalo-itshupo la modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng **KGOTSA** phasepoto;
5. Khopi e e tsentsweng setempe sa ga komisinara ya setifikeiti sa loso sa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng; le
6. Khopi ya lekwalo le le supang kwa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng a neng a dira gone (ka sekai, lekwalo le le tlhalosang kwa a neng a bereka gone **KGOTSA** di-payslip **KGOTSA** tokumente lefa e le efe e e supang mo a neng a bereka gone).

(Fa o se na ditokumente tsotlhe tse di fa godimo fano, tsweetswee ikgolaganye ka bonako le Ofisi e e Tlamelang ka Tshedimose tso mo **0801 000 240** kgotsa romela "please call me" mo **072 557 8077**.)

BOIPOLELO

Ke na le dingwaga di le 18 kgotsa go feta foo. Ke neilwe boikarabelo jwa go aba dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng yo o umakilweng fa godimo. **Ke tlhaloganya ditlamorago tsa kafa molaong tsa go saena tokumente eno mo boemong jwa Dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng yo o umakilweng fa godimo.** Ke badile tokumente eno, mme ke e saena ka bogame.

Ka go saena fa tlase fano, ke ikana fano gore:

1. Ke rata go tswa mo thulaganyong eno ya go Newa Madi a Phimolakeledi, e e leng thulaganyo e e dumeletsweng ke Kgotsa tshetso ka 26 Phukwi 2019, tlase ga Kgetsi ya Nomoro ya 44060/18, mo boemong jwa dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng;
2. Ke tlhaloganya matswela a tshwetso ya me ya go tlhopha go tswa mo boemong jwa dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng yo o umakilweng fa godimo le gore, ka go tlhopha go tswa, dithoto tsa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng yo o umakilweng fa godimo le ba bangwe botlhe ba ba neng ba le kafa tlase ga tlhokomelo ya modiri yono wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng yo o umakilweng fa godimo, kafa molaong ga ba ka ke ba kopa go newa madi ape a phimolakeledi go tswa mo Tshiamiso Trust e e tlhomilweng ka melao ya Thulaganyo ya go Amogela Madi a Phimolakeledi; le gore
3. Ke dumalana gore tshedimose tso eno e berekwa tumalanong le melao ya Molao wa Tshireletso ya Tshedimose tso ya Botho, No 4 wa 2013.

Maina a a Feletseng & Sefane

Mosaeno

Leflha

E saenilwe le go ikaniswa / tlhomamisiwa kwa _____ ka letsatsi leno la bo ____ la _____ 20 ____, mme mosaeni o dumela gore o itse le go tlhloganya diteng tsa afitafite eno, gore go ya kafa kitsong ya gagwe o dumela gore e boammaaruri e bile e siame, gore ga a na bothata le go dira ikano / tlhomamiso le gore ikano / tlhomamiso e a tlileng go e dira e tlama segakolodi sa gagwe.

MOKOMISINARA**MAINA A A FELETSENG:****MAEMO:****ATERESE:**